

O Amogetswe Mo Lelapeng La Basari Ya Reisa

Re motlotlo go lo itsise moamogelatsiamelo wa rona wa basari wa 2022, Omphile Matebesi, go tswa kwa Mapoteng. O abetswe basari e e feletseng e le karolo ya Lenaneo la Basari la Reisa. Ga jaana o ithutela dekirii ya Bachelor of Social Science, kwa Yunibesithing ya Pretoria.

Go tlaletsa basari, Omphile o amogetse laptop go mo thusa go fitlhelela tshedimosetso le go nna le kgolaganyo.

"Ke batla go dirisa dikerii ya me go thusa baagi ba me le go baakanya merero e batho ba e tilang kgotsa ba sa itse ka ga yona," - **Omphile Matebesi.**

Re go eleletsa masego mo go fitlheleng maitlhommo a gago mo dingwageng tse di mmalwa tse di latelang.



Kgakololo ka tsa Tiro le Boeteledipele

Mo lobakeng la kgwedi ya Phatwe, REISA e thankgotse lenaneo la boeteledipele go kgakololo go tsa tiro, e tlhomile leitho go barutwana ba mophato 9 go ya go 11 go ralala Dikolo tsa Ubuntu tse tharo, e leng Sekolo Se Segolo sa Langberg, Sekolo sa Moepo se se Magareng sa Sishen, le Sekolo Se Segolo sa Gamagara.

Lenaneo le ikaelela go thusa barutwana go ralala sekolo se segolwane le go tsena mo lefatsheng la tiro ba le motlotlo e bile go na le bokao. Ga ba fetsa lenaneo, barutwana ba tla kgona go supa bokgoni le ditlente tsa bona, ba na le kitso e e botoka go tlhophla dirutwa, le go batlisisa tiro ka boitshepo le nonofo.

Baithuti ba mophato 12 le bone ba ne ba thusiwa ka makwalokopo a bona go ditheo tsa thuto e kgolwane, ba thusiwa go tsena mo loetong la bona la kgato e e latelang ya dithuto.

Saete ya Didiriswa tsa Aforika Borwa tsa COVID-19: www.sacoronavirus.co.za

Lenaneo la Basadi ba Bašwa mo Kgwebong

Mo go ketekeng kgwedi ya Basadi, Reisa e ne e tshwere Lenaneo la Basadi ba Bašwa mo Kgwebong la bobedi, leo le neng le tshwerwe ka Phatwe a sale mošwa. Borakgwebo ba basadi ba le masomeamathano ba tlhophiwe go tsaya karolo go thutano ya katiso ya matsatsi a le mararo.

Lenaneo, le le tsentsweng tirisong ke balekane ba ditirelo ba rona, Angels Resource Centre le Lead Academy, le neetse batsaakarolo katiso ya bokgoni go kgwebo, thulaganyo ya kgwebo le go tlhoma maitlhommo. Go ya pele, e thutitse go naya le go matlafatsa borakgwebo bano go atlega ka go ba tlamelala ka dikhiiti tsa go simolola kgwebo.

Katiso gape e ne e akaretsa thutano ya Lean Canvas, ka dibui go tswa kwa SARS, mo godimo ga thutano e e tlhomileng mogopolo mo go kwaleng leano tiro ka dibui go tswa kwa Setheo sa Tlhabololo ya Dikgwebopotlana (SEDA). Katiso e feleleditse ka kopano ya go arolelana dikakanyo le dijo tsa motshegare go keteka.



"Ke fitlhetse lenaneo le rotloetsa thata le maitemogelo a botshelo ao ke tla itumelelang dingwaga ngwaga," **ga tlhalosa Erene Delizia Ngonyozo, yo mongwe wa batsaakarolo ba Basadi ba Bašwa mo Kgwebong.**

Kalogo ya SMME



Dikeletso masego go di SMME di le 13 tsa selegae tseo di alogileng ka katlego go tswa go Lenaneo la Tlhabololo ya Kgwebo la rona le le tlhomileng leitho go di SMME tsa selegae.

Ka nako ya moletlo, bangwe ba borakgwebo ba arolelana dikgang tsa bona tsa katlego le tsela eo mananeo a a neelwang kwa Thuthuso ya Kgwebo ya REISA e ba thusitseng ka yona go gola jaaka batho ba ba mo kgwebong.

E tsenngwatirisong ke Raizcorp, mananeo a neela borakgwebo ka mananeo a a nang le kgonagalo ya go lepalepana le tiro kwa dikgatong tsa tlhabololo tse di farologaneng. Gape di tlhama tikologo e e kgonshang fao dikgwebo di ka ithutang go dira ka nonofo le go ba kgonsha go godisa di SMME tsa bona ka tsela e e tseletsang boipuso le go fokotsa go itshetlela ka dikgwebo tse dikgolo.


"Loeto la me le Thuthuso ya Tlhabololo ya Kgwebo ya REISA e ntse e le ya maemo a a kwa godimo. Lenaneo le atelositse mogopolo/kakanyo go tswa go modirediloago yo o batlang go tsenya tirisong phetogo ya motho ka bongwe go ya go rakgwebo yo o batlang go fetola baagi," **go tlhalosa Brizelda Titus, Modirediloago wa Boipelo Resources.**

Dikopano Tsa Baagi

Dintlha ka ga dikgokagano tsa baagi tse di latelang di tla buisanelwa mo dipolatheforomong tsa REISA tsa mo moweng gonne dikopano tsa sebele di sa letlelelwa mo nakong e ya taolo ya motsamoa ya bošetšhaba.

Kotara 3/ 2022

- Tlhabololo ya Kgwebo
- Thuto
- Tlhabololo ya Bokgoni jwa Bašwa
- Katlaatlalo



Golaganya Le Rona

f REISACommunity

Dynlog Management Development Building
Block B, Ground Floor, Office 1
Kameeldoring Business Zone, Kathu, 8446

Diura tsa Tiro:

Monday – Thursday: 08:00 – 16:30

Friday: 08:00 – 15:00

Office | 053 723 1146

Community Liaison Officer

Nomfundo Mpompo

Office | 053 723 1146

Nomfundo.mpompo@eimsafrica.com